



Vuk'uzenzele



Vha i qiselwa nga Vhudavhidzani ha Muvhuso (GCIS)

Tshivenda/English

Thangule 2015



U bva
Union
Buildings

siařari 3



Ndila
ntswa ya
nyaluwo
ya Afrika

siařari 12



Murafho u
si na HIV u
a konadzea
u vha hone

siařari 13

U bvelela ha mufumakadzi kha zwa ndimo



Vho Thandeka Moseki vha Stella ngei Devhula Vhukovhela vha khou qitela dzina kha ndowetshumo ya zwa vhulimi.

Vho Albert Pule

Uengedzea ha tshivhalo tsha vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe zwi khou thusa muvhuso kha u lwa na vhushai khathihna u sika mishumo nga kha u džidženisa kha zwa vhulimi.

Mirwahani yo fhiraho, nga kha Muhasho wa Vhulimi, Vhusimamiri na Vhufuwakhovhe, muvhuso wo bveledza mbekanyamushumo dzo sedzaho kha u mandafhadza vhafumakadzi kha zwa vhulimi. Tshiřwe tsha izwi ndi Pfufho ya Ramabindu wa Mufumakadzi ye ya vha i tshi divhiwa sa Pfufho ya Mulimi wa Mufumakadzi.

U pfufhiwa uho hu vhuedza u dínekedzela na u dženelela ha vhafumakadzi, vhafumakadzi vhane vha kha dí vha vhaqku na vhafumakadzi vha re na vhuholefali kha mafhingo a tsireledzo ya zwijwa, u sikwa ha mishumo, nyaluwo ya ikonomi na u fhungudza vhushai kha sekithara. U bva tshe zwa thoma nga r̄waha wa 1999, mbekanyamushumo yo ita urvhafumakadzi vha vhalimi vha fhiraho 2 000 vha dženelele kha pfufho idzo.

Vuk'uzenzele yo t̄angana na muñwe wa vhafumakadzi ane a khou bvelela vhukuma kha sekithara ya vhulimi nahone ane a vha muvini kha Zwiphuga zwa Ramabindu wa Mufumakadzi.

Vho Thandeka Moseki vha Stella ngei Devhula Vhukovhela vha ri vhudza ur iwendu lwaveho u swika zwino lwo vha lu songo tou leluwa fhedzi nga tshenzhemo ye vha i wana miřwahani i si gathi yo fhiraho vha na fhulufhelo ja ur zwithu zwi nga vha khwīne.

Vho Moseki vho newa vhuimo ha u vha Muvhuso wa N̄thesa ane a tou dílimela zwa u ja ngei kha Pfufho dza vundu dza Ramabindu wa Mufumakadzi.

Vhuimo uvhu ndi ha vhathu vhane vha khou tou thoma ngomu sekitharani vhane vha sumbedza vhukoni na ndila dza vhutsila dza u khwīnisa mveledziso ya zwijwa, u sikwa ha mishumo na mveledziso ya ikonomi. Vho Moseki vho t̄anganedza masheleni a linganaho R75 000, t̄irofi na t̄hanziela ya u vha mu dívhalea.

Nga murahu ha u wana khuliso ya n̄tha ngei

Devhula Vhukovhela vho bvela phanda na u ita mařtisano kha pfufho dza lushaka he vha wina kha vhuimo honoho vha diwanela masheleni a linganaho R150 000, t̄hanziela na t̄irofi. Vho dovha hafhu vha wina R500 000 yo linganaho themamveledziso.

Vho Moseki vho thoma zwa vhulimi nga r̄waha wa 2011 nga murahu ha musi vho renga bulasi ya Grootverdriet Farm 310 (Dirkiesrus) nda ha ngei Stella. Vha a ita vhulimi fhambanaho, vhulimi ha vhufuvi nahone vha bveledza zwimedzwa zwa mirohozine zwa katela tshipinashi, mařtatisi, khore dala, mađabula, khavhishi na zwithela zwa thambo.

Vho Moseki vho amba uri vho vha vha songo vhuya vha zwi humbulela vha do swika kule nga buđo la vhulimi havho zwihiulanesa ngauri vho ita vhukhakhi vhuunzhisa musi vha tshi kha dí tou thoma.

"Ndo no ita vhukhakhi vhuunzhisa, u bva kha u sa dívha uri ndi lini nahone ndi mini zwine nda tea u t̄avha na u t̄anganyisa mishonga i si yone, fhedzi zwino ndi na ndívho yo fhelelaha ya zwine nda khou ita," vho amba izwo vha tshi r̄werwela.

Vha rengisa zwibveledzwa zwavho kha mavhengele a nga heneffo tsini, mindendeni, zwikoloni nahone vha a nekedza zwibveledzwa zwavho kha khireshe dzapo nga mahala. Vho Moseki vha na vhashumi vha rathi kha bulasi

ya hekitare dla 36. Bulasi iyo ndi haya kha nngu dla 52, ngwana dla 18 na kholomo dla 25 vha vha na mađi o tou bwiwaho a u sheledza na u nwa zwifubo zwavho.

Naho vha tshi khou shumana na u alusa vhuimo havho, Vho Moseki vho amba uri vhucondi he vha t̄angana naho vhu katela u wana masheleni, u swikelela mimaraga na u dzhielwa fhasi nga vhařwe vhorabulasi. Izwi hu tou vha vhuřwe ha vhuileme vhuone vhorabulasi vha vhafumakadzi vha t̄angana naho.

"Khaedu idzo dzo n̄tuřwedza nahone ndi do lingeda nga ndila dzothe u shuma nga mađanda na u ita ur iżwi zwi konadzeyese. Khaedu dzi a mphata nahone dzi nnyita muthu wa khwīne nahone ndi vthona unga ndi zwavhuđi musi ndi tshi lwa nadzo zwa zwino ndi tshi kha dí vha muswa kha buđo iji."

Vho amba uri vha do shumisa R500 000 kha u khwinifhadza bulasi.

"Haalja masheleni a bvaho kha muhasho o fanela u thusa kha u khwinifhadza themamveledziso nahone ndi zwenezwino vha nda do a shumisa khazwo."

U ENGEDZA NDIVHO

U bva tshe vha wina kha dípfuhfo, Vho Moseki vho vha vha tshi khou díđina kha u shumana na u khwinisa ndívho yavho. Vho dženelela kha u ita khoso i shumanaho na vhufuvi ha khuhu nahone zwenezwino vho dženelela kha u ita khoso yo lambedzwoha nga muvhuso ya zwa mimaraga.

"Khoso idzo dzo thusa ngauri ndi khou t̄oda u džena kha vhubinduzi ha u rengisa khuhu. Thero ya ngaha mimaraga ya khoso ye nda vha

ndi tshi khou i dženelela nayone yo nthusa na uri ndi khou guda khayo."

U BVELELA

Vho amba uri džiřwe dza tshomedzo dza u bvelela havho u swika zwino ho vha u díđina vhuksa, u futelela na u pfumbudzwa u bva kha vhorabulasi vha nga heneffo tsini.

"Zwo thusa vhuksa, ndi na nomboro džavo dza vhudavhidzani nahone vha ri ndi nga founela tshifhinga tshiřwe na tshiřwe arali ndi tshi khou t̄oda thuso."

Kha thuso ine vha vha nayo. Vho elekanya nga ndila ye vhadzulatsini vha vha thusa ngayo kha u n̄anga khemikhala i re yone ya madabula.

Vho amba uri vhorabulasi vha tea u litsha zwa u díđika nga mađanda kha muvhuso na uri vha tea u takuwa vha díjitel zwithu nga vhone vhuksa.

"Roře ri nga si tou imela muvhuso uri u ri itele zwithu; ri tea ur i hu vhe na zwine ra díjitel nahone ri dívhe ur i kolodi muvhuso na tshithu na tshithihi."

Vho Moseki vho amba uri kha miřwaha miřanu i džaho, vha do takalela u rengisela mimaragani ya mashangoni a nda, ndi muđoro une vha khou díimisela u shuma vhuksa kha u swikelela.

"Kha ri edze ndila dza vharangaphanda vhashu vho lweleha mbofholowo yashu. Ndi tshifhinga tshashu tsha u lwele ikonomi yashu na u sika mishumo," vho eletschedza izwo.

Vhorabulasi vha re na u díimisela hune ha nga ha Vho Moseki vha nga thusa Afrika Tshipembe kha u lwa na khaedu dza vhuksa vha kanzwa lushaka.

phanda na u mandafhadzana, u fhofhololana khathihna na u funzana.

Zwenezwino Afrika Tshipembe lo fara vhuřambo ha vhu 25 ha Guvhango ja Mbumbano ya Afrika (AU) he Minis̄ta dza AU dži imelaloha zwa Mbeu na Mafhuno a Vhafumakadzi vha fara mutangano wa vhuvhili wa AU wa Phanele ya Maimo a N̄tha nga ha Ndinganelo ya Mbeu na u mandafhadzwa ha vhuafumakadzi.

Mawanwa a mitangano yo farwaho nga fhasi ha therio ine ya ri "Kha vha ite ur i zwi konadzee nga kha U kateleha ha Vhafumakadzi sianja ja Masheleni kha sekithara ya vhubinduzi ha vhuřimi", o vha themendelo na khuwelelo ya u ya u ita nyito malugana na u kateleha ha masheleni a vhubinduzi ha vhuřimi.

Mitangano iyo yo ita khuwelelo, kha vhuřime, u itwa ha pfanelo dza vhuafumakadzi kha u swikelela, u langa, vhuone na u vhuvela kha zwiko zwa masheleni, hu tshi kateleha u swikelela maitele a thengiso ya muvhuso kha pfunzo, zwidodombedzwa na mveledziso ya zwikili, u bveledza zwishumiswa zwa thekhinođodži na mashumele, na u bveledza u mandafhadzwa ha vhuafumakadzi kha ikonomi ya vhubinduzi ha vhuřimi.

Wathinta abafazi, wathinta imbokodo

Vho Masaelo Seshotli

Afrika Tshipembe n̄wedzi wa Thangule a u sokou vha n̄wedzi zwavo. Ndi n̄wedzi wa vhuafumakadzi khatihna na dívha ja dži 9 Thangule ja ne pemelelwa sa Dívha ja Vhafumakadzi ja Lushaka, ndi ja ne dohafhu ja vha holodej ya lushaka. Uno r̄waha ja dohafhu ja ta u aluswa ha anivesari ya vhu 60 ya Mumatsho wa Vhafumakadzi.

Nga dži 9 Thangule 1956, vhuafumakadzi vha si na nyofho vha 20 000 vho matsha vha tshi ya Union Buildings ngei Pretoria vha tshi ya u lwele mbofholowo yavho khatihna na u ita khumbelo kha milayo ya t̄sítalula.

Lířhalo ja thendelo lo vha ja tshi shuma u langula u khethekanya ha vhuathu na u langa mipfuluwo nga tshifhinga tsha miřwaha ya t̄sítalula.

Mumatsho wo vha wo rangwa phanda nga

Dzangano ja Thanganelo ya Vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe (Fedsaw) je ja vha lo rangwa phanda nga vhuafumakadzi vha: Vho Lillian Ngoyi, Vho Helen Joseph, Vho Rahima Moosa na Vho Sophia Williams De Bruyn.

U dívhe kha khombo ho itwaho nga avha vhuafumakadzi vha sa ofhi, zwo swikisa kha tshanduko na mvelaphanda kha vhuřime vha vhuafumakadzi vha qamusi.

Namusi, Ndayotewa i džihela n̄tha vhuafumakadzi sa vhadzulapo vha linganaho, vha re na pfanelo dži linganaho na vhuđifhinduleli.

Muvhuso wa Afrika Tshipembe wo no ita mvelaphanda kha u mandafhadza vhuafumakadzi kha masia a politiki, a zwitshavha na a pfunzo.

Sa shango a ri pembeleli fhedzi vhuafumakadzi vho itaho dívhaswakale, vha re vhuhalo fhedzi na vhuafumakadzi vha murafho wa zwi no vhuone vha khou dívhonadza na u vulela zwikhala vhuafumakadzi vhaqku kha u isa

TSIRELEDZO NA VHUTSIRELEDZI

Fulo la Operation Fielo li shela mulenzhe kha mulalo na vhudziki

Vho Bathandwa Mbola

Fulo la Operation Fielo li khou ita nzudzanyo dza u langa mulalo na vhudziki shangoni, hu na ura li khou dovha la vha na vhutanzi ha ura vhatu vhothe vha dzulaho Afrika Tshipembe vha nga dzhenelala kha mishumo ya ikonomi na matshiliso vho vhofholowa.

Nga murahu ha u taha ha khakhathi nga nwedzi wa Lambamai, zwiwe zwa zwivhangi zwa vhubvo ha khakhathi idzo ho topolwaho ho vha hu u sa vhonala ha mapholisa na kuhumbulele ku si kwavhu. Fulo la Operation Fielo lo rvelwa taro nga nwedzi wa Lambamai nahone ho farwa vhatu vha linganaho 3 914 nga khalo mafheloni a riwedzi wa Fulwi.

Izwi zwi katela vhabvannda vha linganaho 1 650 vho farelwaho u sa vha na manwalo khathihhi na vha 2 264 vhanne vha vha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vho farwaho malugana na vhatshinyi ho yaho nga u fhambana.

Vhatshinyi honoho ho katela u tswiwa na u rengwisa ha vhatu, u wanala u na zwithuthubi, u wanala u na zwidzidzivhadzi, u vhulaha, vhufhura, u tzhipa khathihhi na u wanala u na zwigidi zwi siho mulayoni, u pwasha dzinndu, na vhuvhava.

Zwenezwino hu tshi divhiswa nyandadzamafhuno nga ha mushumo wa fulo, Minisita ofisini ya Muphuresidennde vha re na vhudzifinduleli ha Muhasho wa u Pulana, Tsedzuluso na Ndauloye Kusumele, Vho Jeff Radebe, vhanne vha dovha hafhu vha vha mudzulatshidulo wa Komiti yo Tanganelanaho ya Dziminisita (IMC) kha Mipfuluwo, vho amba uri vha fhulufhela uri muvhuso wo no bvela phanda kha u dzikisa vhatu vho tanganganaho na dzikhakhathi nga nwedzi wa Lambamai.

MULAYO NA VHUDZIKI

"Nga kha fulo la Operation Fielo ri khou ita khuwelelo kha vhupo hashu u itela uri vhatu vhashu vha tshile nga mulalo. Ri khou sima



Operation Fielo i khou thusa kha u ita uri Afrika Tshipembe hu vhe ho tsireledzeaho kha vha dzulaho khalo nga u disa mulalo na vhudziki kha shango.

mulayo na vhudziki.

"Ri khou toda u sika vhupo havhu di ha vhatu vhothe vhanne vha khou dzula shangoni ja Afrika Tshipembe u itela uri vha kone u dzhenelala kha zwa ikonomi na matshiliso vho vhofholowa," vho ralo Minisita Vho Radebe, vhe vha vha vho kuvhanganelwa nga miiriwe mirado ya IMC ya dziminisita.

Izwi zwi katela Minisita wa Mapholisa Vho Nkosinathi Nhleko, Minisita wa Mveledziso ya Matshiliso Vho Bathabile Dlamini, Minisita wa Mutakalo Vho Aaron Motoaledi na Minisita wa Mavusele na Mafhuno a Sialala Vho Pravin Gordhan.

Fulo lo rangwaho nga vha Tshumelo ya Mapholisa ya Afrika Tshipembe (SAPS) nahone li khou tikedzwa nga miasho ya misipala na wa Vhulangavhuendi na miasho yothe ine ya vha mirado ya IMC sa Mmbi ya Vhupileli ya Afrika Tshipembe na Muhasho wa zwa Muno, yo vhonu a toda na u ita thodisiso vhuponi ho fhambanaho u mona na shango sa fhethu hu ngaho Mayfair, Alexandra, Hillbrown na Sunnyside, vhukati ha huwe fhethu.

Hu tshi dodombedzwa mushumo wa fulo lo, Minisita Vho Radebe vho amba uri dzisenthara dzo thomiwa na u engedzedzwa na vhaofisira

vha milayo vho tetshelwa u shuma lwa awara dza 24.

"Tshumelo yashu ya vhusevhi na yone yo humbelwa u ita tsedzuluso kha zwifha na fhethu hu divhelwaho zwiito zwa vhatshinyi."

Sisiteme ya ndangulo ya tshinyalelo ya tshiriki nayone yo dzudzanywa khathihhi na ha founela awara dza 24.

Kha mafhuno a khuthadzo ya vhabvannda vhe vha iswa huwe fhethu nga tshifhinga tsha u tshesewla, IMC yo amba uri mushumo uyu wo vha u kha tshimo tshi re phanda.

KHA RI TAKUWE RI FHATE

Fulo la Operation Sukuma Sakhe na lone lo dzhenelala kha u bvela phanda na mafhuno a khuthadzo ya vhabvannda vho vhuyaho vhatunhi.

Fulo la Operation Sukuma Sakhe - liambe ja luambo lwa TshiZulu lone ja amba uri kha ri ime nga milenzhe ri fhate - zwi tutuwedza tshumisano ya matshiliso vhukati ha muvhoso na vhatu. Lo thoma u rvelwa taro ngei KwaZulu-Natal.

Malugana na u pfuluswa ha vhabvannda, Minisita Vho Radebe vho amba uri vhabvannda vha 5 645 vho qinjekedzela u humiselwa hune

vha bva hone.

Izwi zwi katela vhatu vha Malawi vha fhiraho 3 000, vha 682 vha bvaho Mozambique, vha 1 240 vha bvaho Zimbabwe na vha 17 vha bvaho Tanzania.

Madzangano a zwitshavha o yaho nga u fhambanana o pomoka fulo la Operation Fielo kha u thagetha vhabvannda ja ita khuwelelo ya u humbula nga hazwo.

Fhedziha, Minisita Vho Nhleko vho ombedzela uri fulo lo vha li songo thagetha vhatu vha siho mulayoni kana vhabvannda vha siho mulayoni.

Muhumbulo uyo na wone wo kovhekanya nga Minisita Vho Motoaledi, vhe vha amba uri mafulo o fhambanaho ngomu na nnnda ha tshikoupi tsha fulo la Operation Fielo lo rangwaho phanda nga muhasho li thusa vhatu.

"Ri ranga phanda mafulo a fanaho na la Operation Fielo muhashoni washu. A zwi tou vha zwithu zwiwa kana zwa tshipentshe."

Vho dovha hafhu vha fhelisa mahumbulewa a uri vhabvannda a vho ngo farwa zwavhu kana u fhiwa thuso yavhu di kha zwiimiswa zwa zwibadela zwa nnyi na nnyi.

"Muhumbulo ndi wa uri ri na tshivhalo tshi re nthia tsha vhatu vhanne vha khou wana dziARV ngauri ri alafha muhwe na muhwe shangoni zwi si na ndavha uri vha bva ngafhi ... nga nnnda ha malwadze a ngaho u dzheniswa twio ane a tou vha malwadze a khetheaho."

Kha tshipida tshavho, Minisita Vho Dlamini vho amba uri dziminisita dzo guda ngudo nnzhi u bva kha fulo.

"Zwi khwiene ngauri muvhoso u na tshumisano," vho amba izwo.

Vho amba uri kale vhadzulapo vha vha tshi ita khuwelelo kha muvhoso uri u dzhenelala na u khwatha kha vhatshinyi.

"Zwino ngauri ri khou ita nyito, ri khou sasaladzwa," vho amba izwo, vha dadzisa ngauri muvhoso u khou ya u dzhia maga a fanaho na ayo kha u lwisa avho vhothe vhanne vha pfuka mulayo, vha nga vha vhadzulapo vha Afrika kana vhabvannda.

Tutshelani u ita zwa vhudzekani nga founu na u tambudzana foununi

*Vho Samona Naidu

Tekhinojodzhi na nyaluwo ya ndila dza vhudavhidzani dici ngaho Facebook, MXit, WhatsApp, instant messaging, milaedza ine ya tou rwalwa, dzividio na YouTube zwo shandukisa ndila ine vhanne vha amba ngayo na ine vha amba ngayo na vharwe.

Kha dzenedzo ndila vhanne vha ita nyambedzano na thanga dzavho u bva kha zwipiqa zwo fhambanaho zwa shango na jifhasi. Musi dzenedzo ndila dzo sikela vhanne jifhasi jiswa, hu na zwi si zwavhu na zwi re khombo. Vhatu vhanzhi zwa zwino vha khou shumisa yeneyo ndila kha u ita zwiito zwa vhatshinyi vha khou zwi ita vha tshi pfa unga vha vhashumisi vha sa humblelei zwa ita ura vha dia shumise nga ndila mmbi. Zwiito izwo zwa vhatshinyi zwi divhiwa sa u tambudziva kha founu na zwiito zwa vhudzekani kha founu na zwine zwa vhidzwa upfi cyber slapping.

Muhasho wa Vhulamukanyi na Tshumelo dza Ndulamiso zwenezwino wo ita vhutambo kha vhabudiswa vha 500 u bva kha zwikolo zwa ngei vunduni ja Free State hu u itela u engedza fulo la u tambudzana kha founu na u rumelana zwithu zwiine zwa tumanywaho na zwa vhudzekani, u fana na u wana jihwalo ja tsireledzo u bva khothe li ledzaho muthu ake kha ita vhatshinyi honoho. Jihwalo ijo sa mupondwa li u thusedza kha u fhelisa u tambudzwa. Onoyo muthu ake a ne a pfuka nendaela ya jihwalo ja tsireledzo a nga hweswa mulandu.

Lerato Morutle, ake a vha mugudiswa o dzhenelelaho wekishopho, o amba uri o guda uri u tambudzwa foununi na u rumelwa zwithu zwi tumanywaho na zwa vhudzekani ndi mulandu nahone une wa tea u vhigwa.

"Sa vhabudiswa ri tea u farelela kha u shumisa ha inthanethi uri ri ite thodisiso ya dziasaimenthe hu si zwiwevho," o ralo.

Muhwe mugudiswa, ake a vha Tseki Mpolokeng, o mba uri thingothendeleki a dici tei u vha dza u rumela na tshithihi tshi tutshelana na zwa vhudzekani.

"Ndo vha ndi sa zwi divhiuri u neana kana u rumela video dza zwa vhudzekani na zwifanyiso zwo rumelwaho kha nne nga dziriwe nomboro na nne zwi nnyita vha ndi vhe na mulandu wa u tambudza lwa vhudzekani kha founu kana u tambudza kha founu," o ralo.

Mulanguli wa Khothe ya Vhana, Vho Pritima Osman, vho

nea tsivhudzo ya uri zwi khwieneza u sa fhindula kha zwenezwo zwithu zwi rumelwaho kana milaedza nga zwishumiswa zwa thingothendeleki kana nga ndila dza nyandadzamafhuno dza vhudavhidzani.

"Arali hu na muthu ake a khou ni shushedza, a tshi khou phadzeladza zwithu zwiine zwa vha zwanu ni nothe kha vharwe nahone ni tshi khou ofha u sa vha no tsireledza, kwamani muthu ake a vha mualuwa kana mapholisa na zwenezwo."

Arali u tambudzwa kha founu zwi tshi khou itea tshikoloni kana gudedzini, onoyo muthu u tea u vhigwa kha mudedzedzi. Vhabebi vha tea u dzhiela nzhele tsumba matshilele zwi tshi da kha u sinyuwa, ngudo na matshilele a kwamaho zwa vhatshilo kha mupondwa:

- Tsumba tsinyuwo:** Nwana wavho u thoma u gibvisa kha vharwe vhatu vha a vha na jhoni, a sumbedza u vha na mutsiko, u vha na zwiito nga ndila yo kalulaho kana a vha na nyofho, u vha na mbilahelo kana u vha na u elekanyesa lwo kalulaho, nahone a sumbedza u vha na maitele tshikhuna.

- Tsumbo kha ngudo dzawe:** Nwana wavho u do vha a sa todi u ya tshikoloni, a tshi vha a wanalahlo e milanduni tshikoloni, a tshi lova tshikolo, a si tsha vha na dzangalelo ja u ya tshikoloni nahone maraga dzawe dici vha dici si dzavhu.

- Tsumba kutshilele:** Nwana wavho u bva a si tsha shumisa khomphyutha, a shandukisa kulele kana zwikhathi zwa kuedelela nahone u vha na madzhenewo, a si tsha vha na dzangalelo ja u ya tshikoloni nahone maraga dzawe dici vha dici si dzavhu.

- Nwana wavho a nga dovha hafhu a vha a tambudzaho vharwe kha inthanethi. Idzi ndi dziriwe dza tsumbo dzine vha tea u dici thogomela:**

- Nwana u litsa u shumisa khomphyutha kana a dzima tshikirini tsha khomphyutha arali hu na muhwe muthu tsini.

- Nwana u vhonala e na nyofho kana u sokou tshenu-kana musi a tshi khou shumisa khomphyutha kana lutjingotheleki.

- Nwana u fhedza tshifhinga tshinzhie kha khomphyutha a dovha a sinyuwa kana a dinalea arali u swikelela zwishumiswa zwa khomphyutha kana lutjingotheleki zwo fhungudza kana zwo bviswa.

* Vho Samona Naidu vha shumela Muhasho wa Vhulamukanyi na Tshumelo dza Ndulamiso.

U TAMBUDZA FOUNUNI NDI MINI?

Ndi u tambudzwa hune ha itea nga kha u shumisa zwishumiswa zwa mudagasi zwi ngaho thingothendeleki, khomphyutha kana thabulete kha masia a vhudavhidzani, nga u rumela milaedza ya u tou rwalwa kana zwi vhidzaho instant messaging na tshata. Zwi bvelela nga ndila ya milaedza ya tshifhinga kana ya u vhaisa, zwifanyiso zwi shonisaho kana zwa u vha muthu a fhedzi, dzividio na dziimeji dzine vhatu vha rumelana kana u vhewa kha dzenedzo ndila dza dovha dza bveleza khombo kha vharwe.

U RUMELANA ZWITHU ZWI TUTSHELANAHO NA ZWA VHUDZEKANI NDI MINI?

U rumelana zwithu zwi tutshelanaho na zwa vhudzekani ndi musi zwinepe zwa muthu a songo ambaraho kana zwi tutshelanaho na izwo kana dzividio na milaedza i sumbedzaho zwikwamaho zwa vhudzekani i tshi khou rumelwa zwa thingothendeleki nga mulaedza kana zwi vhidzaho u tshata (chat).

Lushaka lwa milaedza iyo lu ngaka thekhenya sa phonografi ya vha zwiwlwanesa hune vhatu vha kwamea.

KHA VHA ITE MUSHUMO WAVHO KHA U FHELISA U TAMBUDZWA FOUNUNI NA ZWIITO ZWA VHUDZEKANI KHA FOUNU

- Vhabebi vha humbelwa u ita mushumo wavho na u thogomela uri ndi lufhio lushaka lwa tekhnolojodzhi na ndila dza nyandadzamafhuno dza vhudavhidzani dzine dza shumisa nga vhatu na u thogomela zwiine vha zwi shumisa zwine zwa nekedzwa nga dzenedzo ndila.
- Kha ri litsa u tambudzana foununi na u rumelana zwithu zwi tumanywaho na vhudzekani! Kha vha vhige muiwe na muiwe ake a vha mutshinyi muhumbulewa wa u tambudza kha founu na u rumela zwithu zwi tumanywaho na zwa vhudzekani kha nomboro dici re afho fhasi.

NDI NGAFHI HUNE VHA NGA TODA THUSO KANA U VHIGA ZWIITÔ ZWA U TAMBUDZWA KHA FOUNU NA U RUMELWA ZWITHU ZWI TUMANYWAHO NA ZWA

- Kha vha founeli vha thuso ya Vhana kha nomboro ya 080 005 5555
- Kha vha founeli vha thuso ya Vhutshilo kha 011 728 1347
- Kha vha vhige mulandu kha vha Tshumelo ya Mapholisa ya Afrika Tshipembe kha nomboro ya 10111 kana ya 086 001 0111